







Warren- und Produktberichte.

Getreide, Mühlen-Erzeugnisse usw. Berlin, 1. Juli. Fröhmarkt (amtlich festgestellte Preise Weizen, Inland, 205,00-208,00. Roggen, Inland, 201,00-202,00. Gerste, Inland, Futtergerste mittel und gering 170-176, gute 178-183, russische und Donau Weizen 161-167, alles ab Bahn u. frei Wagen. Hafer, Markt, rund 139,00-143,00, ab Bahn u. frei Wagen. Erbsen, Inland, ausländische Futterware, mittel 169-170, feine und Taubenerbsen 180-186, kleine Koerbsen - - - ab Bahn und frei Wagen. Weizenmehl 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Kartoffelmehl und Stärke. Berlin, 1. Juli. Kartoffelmehl und Stärke 18,50 - 19,00. Magdeburg, 1. Juli. Kartoffelstärke und -Mehl 18,50 - 18,75.

Zucker. Hamburg, 1. Juli, nach 6 Uhr. Rüben-Rohzucker, 1. Prod. Basis 80% Rendement, neue Usance, frei in Nord Hamburg, per Juli 18,90, Aug. 19,45, Okt. 19,00, Dez. 18,90, März 19,30, Mai 19,40. Ruhr, London, 1. Juli. 98% Javazucker ruhig, loco 10 sh. 9 d., Roh-Rübenzucker ruhig, loco 9 sh. 7 1/2 d.

Paris, 1. Juli. Rohzucker ruhig, 88% neue Kondition 22,75 bis 23,20. Welcher Zucker ruhig, No. 3 für 100 kg Juli 25, Aug. 27 1/4, Okt.-Jan. 27 1/2, Jan.-April 27 1/2.

Oester-Kronen-Rente 4 1/2, Portug. Anl. III Spies. 4 1/2, Russ. Anleihe v. 1894 4 1/2, Russ. Anleihe v. 1906 4 1/2, Schwed. St.-A. v. 1904 4 1/2, Ungar. St.-A. v. 1904 4 1/2, Wien. Stadt-Anl. v. 98 4 1/2, Westd. Hyp.-Pfdb. 4 1/2, do. 1880-1900 M. 4 1/2, do. 1900-1904 M. 4 1/2, do. 1904-1908 M. 4 1/2, do. 1908-1912 M. 4 1/2, do. 1912-1916 M. 4 1/2, do. 1916-1920 M. 4 1/2, do. 1920-1924 M. 4 1/2, do. 1924-1928 M. 4 1/2, do. 1928-1932 M. 4 1/2, do. 1932-1936 M. 4 1/2, do. 1936-1940 M. 4 1/2, do. 1940-1944 M. 4 1/2, do. 1944-1948 M. 4 1/2, do. 1948-1952 M. 4 1/2, do. 1952-1956 M. 4 1/2, do. 1956-1960 M. 4 1/2, do. 1960-1964 M. 4 1/2, do. 1964-1968 M. 4 1/2, do. 1968-1972 M. 4 1/2, do. 1972-1976 M. 4 1/2, do. 1976-1980 M. 4 1/2, do. 1980-1984 M. 4 1/2, do. 1984-1988 M. 4 1/2, do. 1988-1992 M. 4 1/2, do. 1992-1996 M. 4 1/2, do. 1996-2000 M. 4 1/2, do. 2000-2004 M. 4 1/2, do. 2004-2008 M. 4 1/2, do. 2008-2012 M. 4 1/2, do. 2012-2016 M. 4 1/2, do. 2016-2020 M. 4 1/2, do. 2020-2024 M. 4 1/2, do. 2024-2028 M. 4 1/2, do. 2028-2032 M. 4 1/2, do. 2032-2036 M. 4 1/2, do. 2036-2040 M. 4 1/2, do. 2040-2044 M. 4 1/2, do. 2044-2048 M. 4 1/2, do. 2048-2052 M. 4 1/2, do. 2052-2056 M. 4 1/2, do. 2056-2060 M. 4 1/2, do. 2060-2064 M. 4 1/2, do. 2064-2068 M. 4 1/2, do. 2068-2072 M. 4 1/2, do. 2072-2076 M. 4 1/2, do. 2076-2080 M. 4 1/2, do. 2080-2084 M. 4 1/2, do. 2084-2088 M. 4 1/2, do. 2088-2092 M. 4 1/2, do. 2092-2096 M. 4 1/2, do. 2096-2100 M. 4 1/2, do. 2100-2104 M. 4 1/2, do. 2104-2108 M. 4 1/2, do. 2108-2112 M. 4 1/2, do. 2112-2116 M. 4 1/2, do. 2116-2120 M. 4 1/2, do. 2120-2124 M. 4 1/2, do. 2124-2128 M. 4 1/2, do. 2128-2132 M. 4 1/2, do. 2132-2136 M. 4 1/2, do. 2136-2140 M. 4 1/2, do. 2140-2144 M. 4 1/2, do. 2144-2148 M. 4 1/2, do. 2148-2152 M. 4 1/2, do. 2152-2156 M. 4 1/2, do. 2156-2160 M. 4 1/2, do. 2160-2164 M. 4 1/2, do. 2164-2168 M. 4 1/2, do. 2168-2172 M. 4 1/2, do. 2172-2176 M. 4 1/2, do. 2176-2180 M. 4 1/2, do. 2180-2184 M. 4 1/2, do. 2184-2188 M. 4 1/2, do. 2188-2192 M. 4 1/2, do. 2192-2196 M. 4 1/2, do. 2196-2200 M. 4 1/2, do. 2200-2204 M. 4 1/2, do. 2204-2208 M. 4 1/2, do. 2208-2212 M. 4 1/2, do. 2212-2216 M. 4 1/2, do. 2216-2220 M. 4 1/2, do. 2220-2224 M. 4 1/2, do. 2224-2228 M. 4 1/2, do. 2228-2232 M. 4 1/2, do. 2232-2236 M. 4 1/2, do. 2236-2240 M. 4 1/2, do. 2240-2244 M. 4 1/2, do. 2244-2248 M. 4 1/2, do. 2248-2252 M. 4 1/2, do. 2252-2256 M. 4 1/2, do. 2256-2260 M. 4 1/2, do. 2260-2264 M. 4 1/2, do. 2264-2268 M. 4 1/2, do. 2268-2272 M. 4 1/2, do. 2272-2276 M. 4 1/2, do. 2276-2280 M. 4 1/2, do. 2280-2284 M. 4 1/2, do. 2284-2288 M. 4 1/2, do. 2288-2292 M. 4 1/2, do. 2292-2296 M. 4 1/2, do. 2296-2300 M. 4 1/2, do. 2300-2304 M. 4 1/2, do. 2304-2308 M. 4 1/2, do. 2308-2312 M. 4 1/2, do. 2312-2316 M. 4 1/2, do. 2316-2320 M. 4 1/2, do. 2320-2324 M. 4 1/2, do. 2324-2328 M. 4 1/2, do. 2328-2332 M. 4 1/2, do. 2332-2336 M. 4 1/2, do. 2336-2340 M. 4 1/2, do. 2340-2344 M. 4 1/2, do. 2344-2348 M. 4 1/2, do. 2348-2352 M. 4 1/2, do. 2352-2356 M. 4 1/2, do. 2356-2360 M. 4 1/2, do. 2360-2364 M. 4 1/2, do. 2364-2368 M. 4 1/2, do. 2368-2372 M. 4 1/2, do. 2372-2376 M. 4 1/2, do. 2376-2380 M. 4 1/2, do. 2380-2384 M. 4 1/2, do. 2384-2388 M. 4 1/2, do. 2388-2392 M. 4 1/2, do. 2392-2396 M. 4 1/2, do. 2396-2400 M. 4 1/2, do. 2400-2404 M. 4 1/2, do. 2404-2408 M. 4 1/2, do. 2408-2412 M. 4 1/2, do. 2412-2416 M. 4 1/2, do. 2416-2420 M. 4 1/2, do. 2420-2424 M. 4 1/2, do. 2424-2428 M. 4 1/2, do. 2428-2432 M. 4 1/2, do. 2432-2436 M. 4 1/2, do. 2436-2440 M. 4 1/2, do. 2440-2444 M. 4 1/2, do. 2444-2448 M. 4 1/2, do. 2448-2452 M. 4 1/2, do. 2452-2456 M. 4 1/2, do. 2456-2460 M. 4 1/2, do. 2460-2464 M. 4 1/2, do. 2464-2468 M. 4 1/2, do. 2468-2472 M. 4 1/2, do. 2472-2476 M. 4 1/2, do. 2476-2480 M. 4 1/2, do. 2480-2484 M. 4 1/2, do. 2484-2488 M. 4 1/2, do. 2488-2492 M. 4 1/2, do. 2492-2496 M. 4 1/2, do. 2496-2500 M. 4 1/2, do. 2500-2504 M. 4 1/2, do. 2504-2508 M. 4 1/2, do. 2508-2512 M. 4 1/2, do. 2512-2516 M. 4 1/2, do. 2516-2520 M. 4 1/2, do. 2520-2524 M. 4 1/2, do. 2524-2528 M. 4 1/2, do. 2528-2532 M. 4 1/2, do. 2532-2536 M. 4 1/2, do. 2536-2540 M. 4 1/2, do. 2540-2544 M. 4 1/2, do. 2544-2548 M. 4 1/2, do. 2548-2552 M. 4 1/2, do. 2552-2556 M. 4 1/2, do. 2556-2560 M. 4 1/2, do. 2560-2564 M. 4 1/2, do. 2564-2568 M. 4 1/2, do. 2568-2572 M. 4 1/2, do. 2572-2576 M. 4 1/2, do. 2576-2580 M. 4 1/2, do. 2580-2584 M. 4 1/2, do. 2584-2588 M. 4 1/2, do. 2588-2592 M. 4 1/2, do. 2592-2596 M. 4 1/2, do. 2596-2600 M. 4 1/2, do. 2600-2604 M. 4 1/2, do. 2604-2608 M. 4 1/2, do. 2608-2612 M. 4 1/2, do. 2612-2616 M. 4 1/2, do. 2616-2620 M. 4 1/2, do. 2620-2624 M. 4 1/2, do. 2624-2628 M. 4 1/2, do. 2628-2632 M. 4 1/2, do. 2632-2636 M. 4 1/2, do. 2636-2640 M. 4 1/2, do. 2640-2644 M. 4 1/2, do. 2644-2648 M. 4 1/2, do. 2648-2652 M. 4 1/2, do. 2652-2656 M. 4 1/2, do. 2656-2660 M. 4 1/2, do. 2660-2664 M. 4 1/2, do. 2664-2668 M. 4 1/2, do. 2668-2672 M. 4 1/2, do. 2672-2676 M. 4 1/2, do. 2676-2680 M. 4 1/2, do. 2680-2684 M. 4 1/2, do. 2684-2688 M. 4 1/2, do. 2688-2692 M. 4 1/2, do. 2692-2696 M. 4 1/2, do. 2696-2700 M. 4 1/2, do. 2700-2704 M. 4 1/2, do. 2704-2708 M. 4 1/2, do. 2708-2712 M. 4 1/2, do. 2712-2716 M. 4 1/2, do. 2716-2720 M. 4 1/2, do. 2720-2724 M. 4 1/2, do. 2724-2728 M. 4 1/2, do. 2728-2732 M. 4 1/2, do. 2732-2736 M. 4 1/2, do. 2736-2740 M. 4 1/2, do. 2740-2744 M. 4 1/2, do. 2744-2748 M. 4 1/2, do. 2748-2752 M. 4 1/2, do. 2752-2756 M. 4 1/2, do. 2756-2760 M. 4 1/2, do. 2760-2764 M. 4 1/2, do. 2764-2768 M. 4 1/2, do. 2768-2772 M. 4 1/2, do. 2772-2776 M. 4 1/2, do. 2776-2780 M. 4 1/2, do. 2780-2784 M. 4 1/2, do. 2784-2788 M. 4 1/2, do. 2788-2792 M. 4 1/2, do. 2792-2796 M. 4 1/2, do. 2796-2800 M. 4 1/2, do. 2800-2804 M. 4 1/2, do. 2804-2808 M. 4 1/2, do. 2808-2812 M. 4 1/2, do. 2812-2816 M. 4 1/2, do. 2816-2820 M. 4 1/2, do. 2820-2824 M. 4 1/2, do. 2824-2828 M. 4 1/2, do. 2828-2832 M. 4 1/2, do. 2832-2836 M. 4 1/2, do. 2836-2840 M. 4 1/2, do. 2840-2844 M. 4 1/2, do. 2844-2848 M. 4 1/2, do. 2848-2852 M. 4 1/2, do. 2852-2856 M. 4 1/2, do. 2856-2860 M. 4 1/2, do. 2860-2864 M. 4 1/2, do. 2864-2868 M. 4 1/2, do. 2868-2872 M. 4 1/2, do. 2872-2876 M. 4 1/2, do. 2876-2880 M. 4 1/2, do. 2880-2884 M. 4 1/2, do. 2884-2888 M. 4 1/2, do. 2888-2892 M. 4 1/2, do. 2892-2896 M. 4 1/2, do. 2896-2900 M. 4 1/2, do. 2900-2904 M. 4 1/2, do. 2904-2908 M. 4 1/2, do. 2908-2912 M. 4 1/2, do. 2912-2916 M. 4 1/2, do. 2916-2920 M. 4 1/2, do. 2920-2924 M. 4 1/2, do. 2924-2928 M. 4 1/2, do. 2928-2932 M. 4 1/2, do. 2932-2936 M. 4 1/2, do. 2936-2940 M. 4 1/2, do. 2940-2944 M. 4 1/2, do. 2944-2948 M. 4 1/2, do. 2948-2952 M. 4 1/2, do. 2952-2956 M. 4 1/2, do. 2956-2960 M. 4 1/2, do. 2960-2964 M. 4 1/2, do. 2964-2968 M. 4 1/2, do. 2968-2972 M. 4 1/2, do. 2972-2976 M. 4 1/2, do. 2976-2980 M. 4 1/2, do. 2980-2984 M. 4 1/2, do. 2984-2988 M. 4 1/2, do. 2988-2992 M. 4 1/2, do. 2992-2996 M. 4 1/2, do. 2996-3000 M. 4 1/2, do. 3000-3004 M. 4 1/2, do. 3004-3008 M. 4 1/2, do. 3008-3012 M. 4 1/2, do. 3012-3016 M. 4 1/2, do. 3016-3020 M. 4 1/2, do. 3020-3024 M. 4 1/2, do. 3024-3028 M. 4 1/2, do. 3028-3032 M. 4 1/2, do. 3032-3036 M. 4 1/2, do. 3036-3040 M. 4 1/2, do. 3040-3044 M. 4 1/2, do. 3044-3048 M. 4 1/2, do. 3048-3052 M. 4 1/2, do. 3052-3056 M. 4 1/2, do. 3056-3060 M. 4 1/2, do. 3060-3064 M. 4 1/2, do. 3064-3068 M. 4 1/2, do. 3068-3072 M. 4 1/2, do. 3072-3076 M. 4 1/2, do. 3076-3080 M. 4 1/2, do. 3080-3084 M. 4 1/2, do. 3084-3088 M. 4 1/2, do. 3088-3092 M. 4 1/2, do. 3092-3096 M. 4 1/2, do. 3096-3100 M. 4 1/2, do. 3100-3104 M. 4 1/2, do. 3104-3108 M. 4 1/2, do. 3108-3112 M. 4 1/2, do. 3112-3116 M. 4 1/2, do. 3116-3120 M. 4 1/2, do. 3120-3124 M. 4 1/2, do. 3124-3128 M. 4 1/2, do. 3128-3132 M. 4 1/2, do. 3132-3136 M. 4 1/2, do. 3136-3140 M. 4 1/2, do. 3140-3144 M. 4 1/2, do. 3144-3148 M. 4 1/2, do. 3148-3152 M. 4 1/2, do. 3152-3156 M. 4 1/2, do. 3156-3160 M. 4 1/2, do. 3160-3164 M. 4 1/2, do. 3164-3168 M. 4 1/2, do. 3168-3172 M. 4 1/2, do. 3172-3176 M. 4 1/2, do. 3176-3180 M. 4 1/2, do. 3180-3184 M. 4 1/2, do. 3184-3188 M. 4 1/2, do. 3188-3192 M. 4 1/2, do. 3192-3196 M. 4 1/2, do. 3196-3200 M. 4 1/2, do. 3200-3204 M. 4 1/2, do. 3204-3208 M. 4 1/2, do. 3208-3212 M. 4 1/2, do. 3212-3216 M. 4 1/2, do. 3216-3220 M. 4 1/2, do. 3220-3224 M. 4 1/2, do. 3224-3228 M. 4 1/2, do. 3